

embitz Š., Kunštić .., Tkalić M., Zorić M.

REFERAT

STRUKTURIRANJE I ORGANIZACIJA UPRAVLJAJUĆIH MODULA
U INTEGRIRANOM TELEKOMUNIKACIJSKOM SISTEMU

CONTROL MODULES STRUCTURE AND ORGANISATION IN THE
INTEGRATED TELECOMMUNICATION SYSTEM

SADRŽAJ - Prisutna etapna realizacija integriranog digitalnog sistema predstavlja realizaciju zahtjeva postavljenih od strane korisnika. Istovremeno, razvoj novih metoda na bazi teorije informacije i teorije automata prosviruje, zajedno sa tehnološkim promjenama, mogućnosti razmjene informacionih tokova. U ovom radu razmatra se problematika strukturiranja i organizacije upravljačkih modula u integriranom telekomunikacijskom sistemu.

ABSTRACT - The present stage-by-stage implementation of the integrated digital system represents the realization of the requirements placed by the users. At the same time, the development of new methods based on information theory and automate theory, together with technological improvements, extends the possibilities of information flow exchange. This paper discusses the problem of control modules structure and organisation in the integrated telecommunication system.

1. UVOD

Osnovni zadatak realizacije algoritamskog pristupa problematičici upravljanja informacijskim tokovima sastoji se u definiranju najbolje moguće raspodjele postojećih odnosno dodeavanja novih sredstava promatranoj mreži, kako bi one mogle obaviti postavljene programne zahtjeve za komunikacijama. Izvorišta i odredišta informacija jednoznačno su definirana, a topologija mreže je zadana [1, 2]. Tokovi u mreži su višekomponentni. Problematiku upravljanja informacijskim tokovima promatramo preko stohastičkog modela mreže. Preseganjem minimalnim razmjenjem informacija određen je osnovni uvjet optimalnog usmjerenja. Stohastički proces posude komunikacijske

mreže opisujući maticom prometnih zahtjeva $\Gamma(t)$. Elementi prometne matrice $\delta_{pk}(t)$ određujuju u vremenu zahtjevani tok od izvođišnog čvora N_p do odredišnog čvora N_k . Mogućnost komunikacijske mreže da prihvati ponudjeni volumen informacija opisujuemo u općem slučaju maticom odziva sistema $R(t)$ sa elementima $r_{pk}(t)$ koji opisuju raspoloživa sredstva mreže. Unutar ovako definiranog pristupa promatramo i problematiku strukturiranja i organizaciju upravljačkih modula integriranog telekomunikacijskog sistema. Pri tome imamo na umu činjenicu da procesorski upravljeni sistemi ulaze u telekomunikacijsku mrežu kako na nivou upravljanja vezama tako i na nivou održavanja i operativnog vodjenja mreže [3]. O organizaciji i strukturi sistema upravljanja ovisi i stupanj propusne moći svakog komunikacionog centra.

2. PRISTUP PROJEKTIRANJU UPRAVLJAĆU MODULA

Pod pojmom upravljačkog modula podrazumijevamo prostorno-vremenski uredjeni skup akcija ili akcionih elemenata koji djelujući ne odgovarajuće objektne elemente ostvaruju njihovu transformaciju u okviru unaprijed definisane funkcionalne jedinice.

U skladu sa definicijom očito je da se modul sastoji od dva dijela:

- operatorski dio, kojeg čini uredjeni skup akcija
- objektni dio, koji se sastoji od informacionih elemenata.

Operatorski dio modula komponiran je u svojoj fizičkoj realizaciji od sklopovske mreže i pripadnih programske sekvenci. Načini višestrukih eksploatacije iste sklopovske mreže definirani su podskupovima operatorskih modula:

$$(m^o)^k = \left\{ m_1^o, m_2^o, \dots, m^o, \dots \right\}^k \quad 1.$$

i pripadnim podskupovima podataka:

$$D^k \subseteq D = \left\{ d_1, d_2, \dots, d_i, \dots \right\} \quad 2.$$

Formalizacijom semantičkih karakteristika preko pojmove informacionih elemenata, atributa i vrijednosti atributa koristeći relacionu algebru kao jedan od mogućih formalnih jezika, provodimo potrebne dekompozicione zahvate s ciljem definiranja članova skupa D .

Ako pretpostavimo da skup akcija konačan i takav da može realizirati bilo koju dozvoljenu semantičku transformaciju, ostaje

problem izbora efikasnog i ekonomski opređenog odnosa programsko-sklopovskih udjela u modularnim strukturama. Mogući su slijedeći pristupi:

- strukturiranje skupa različitih integriranih modula sa specifičnom strukturu programsko-sklopovskog udjela za svaki modul zasebno,
- strukturiranje jedinstvenog i univerzalnog sklopovskog modula,
- strukturiranje i povezivanje identičnih sklopovskih modula, koji simultano realiziraju transformacije na različitim informacionim skupovima u disjunktnim semantičkim domenama.

Izbor pristupa ovisi o razvoju tehnologije, ekonomskim parametrima, ravnini upravljanja, karakteristikama procesa odnosno o vremenskoj domeni interakcije.

Funkcionalna modularnost smanjuje kompleksnost sistema. Selektiranjem navedenih postavki svodimo problematiku strukturiranja upravljačkih modula u sferu organizacije programske podrške upravljanja.

Programska podrška poprima dimenzije kompleksnog sistema, koji zahtjeva istraživanja, razvoj i primjenu adekvatnih metodologije i tehnika za projektiranje, implementaciju, održavanje i testiranje programskih sistema. Svaka od postojećih metoda nadogradjuje se na funkcionalne zahtjeve i obuhvaća detaljni algoritamski opis, strukturu podataka te međusobne veze. Svakom pristupu nužno prethodi definicija koncepcije sistema, identifikacija skupa funkcionalnih nivoa (f_v = upravljanje vezama, f_ζ = upravljanje čvorom, f_p = upravljanje procesima, f_m = upravljanje mrežom). Nakon toga slijedi dekompozicija funkcionalnih nivoa na niže i elementarnije nivoe, razvoj algoritma i organizacija podataka koji implementiraju elementarne funkcije te modularizacija rezultirajućeg programskega sistema. Sam postupak modularizacije uključuje pridruživanje programskega modula subfunkciji u dekomponiranom funkcionalnom skupu jednog od nižih nivoa te utvrđivanje optimalnih međumodulnih veza.

Kroz cijelokupni proces projektiranja sistema upravljanja isprepliće se i funkcionalna analiza, kojom je u prvom koraku određen samo osnovni funkcionalni skup. Iterativnim postupkom prečišćavamo njegovu strukturu promjenom članova i kao rezultat dobivamo optimiziran raspored upravljačkih modula povezanih u stablo sisteme upravljanja. Funkcionalni elementi dobiveni iterativnim pristupom definirani su

na temelju slijedećih kriterija:

- namjena, skup akcija koje izvršava modul
- pobuda, skup poziva za dane funkcije
- liste uleza i izlaza funkcija
- određivanje skupa podfunkcija.

Uvid u proces funkcionalne analize može se upotpuniti DFA dijagramom.

Kreiranje funkcionalnih modula odvojeno je od razmatranje vezanog za programsko-sklopovsku realizaciju. Nakon što se utvrdi ne-potpuni funkcionalni skup

$$F = \{ \varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_p, \dots \} \quad 3.$$

treba analizom utvrditi dozvoljena maksimalna vremena za donošenje pojedinih odluka:

$$w = \{ t_w^1, t_w^2, \dots, t_w^j, \dots \} \quad 4.$$

Odluci w^j , koja je realizirana podskupom $\varphi_j \in F$, pričuvano je vrijeme t_w^j . Pri tome vrijedi:

$$\sum_{i=1}^1 t_{\varphi_i}^j \leq t_w^j \quad 5.$$

U okvirima ovih primarnih ograničenja nadogradjuje se postupak projektiranja upravljačkih modula [4].

3. INSTALIRANJE I ODRŽAVANJE KOMUNIKACIONOG SISTEMA

Kvalitetno novi način instaliranja, testiranje i održavanje procesorski upravljenih komunikacionih sistema integrirane mreže definiran je programskim ispitivanjem i formiranim bazama podataka. Ispitivanje se provode kroz slijedeće faze:

- ispitivanje sklopova za napajanje
- ispitivanje modula sistema upravljanja
- funkcionalno testiranje sistema upravljanja
- ispitivanje sklopova komunikacionog dijela
- funkcionalno testiranje komunikacionog sistema obzirom na kontrolu i održavanje

- funkcionalno testiranje komutacionog sistema obzirom na posluživanje prometa
- završno testiranje sistema.

Podaci o svim kvarovima te o nacinu na koji su otkriveni trebaju biti sačuvani jer se njihovom osredom mogu dobiti informacije kako o pouzdanosti komunikacionog sistema tako i o efikasnosti test programa.

Paralelno sa projektiranjem komunikacionog sistema potrebno je razvijati i programski podršku za održavanje i operativno vodjenje sistema. Simulacijom funkcionalnih modula odnosno testiranjem simuliranih kvarova pristupamo proširenju postojećih programskih paketa i baze podataka.

O svim otkrivenim greškama sistem obavještava poslužioce preko ulazno-izlaznih jedinica. U ipsegu i broju programa te brzini izvodjenja ovisi i sadržaj poruka sistema. Obrada poruka vrbi se kako na nivou čvara tako i na nivou mreže.

4. OPERATIVNOST UPRAVLJAJUCIH MODULA

U integriranom telekomunikacionom sistemu niz poslova s područja vodjenja i održavanje sistema, temo goje se javlja potreba za ljudskom aktivnošću, obavlja se u formi dijalog-a. Radi toga jezik za komunikaciju čovjek-stroj (MML) treba razmotriti i kroz odnose formalno jezičnih kategorija a prema postavkama za strukturiranje i organizaciju upravljaјućih modula sistema. MML se sastoji od dva dijela; komandnog ili ulaznog i ispisnog ili izlaznog.

Rezmotrimo komandni jezik.

Siromaštvo sintakse MML-a [5] pogoduje modularnosti kod upravljanja. Komandni kod MML-a treba biti funkcijama orijentiran. Svakoj funkciji pridružuje se (kada je to moguće) jedna komanda. Zadavanje komande znači u tom slučaju iniciranje programske sekvencije koja u pravilu pripada samo jednom od upravljaјućih modula sistema. Dakle, upravljaјući modul kada se na njegovu aktivnost može utjecati kroz dijalog u MML-u treba u sebi sadržati programski paket dostupan samo zatvorenom skupu sličnih komandi.

CCITT je dio trenutne s popisom osnovnih funkcija koje treba realizirati kroz MML [6].

Predložene su četiri osnovne grupe:

- funkcije za rad s sistemom (42)

- funkcije za održavanje sistema (39)
- funkcije za implementaciju (17)
- funkcije za testiranje (14)

Uz svaku grupu naveden je i broj funkcija u grupi. Ovi brojevi orijentaciono pokazuju koliko različitih komandi treba sadržavati verzija MML-a za konkretni procesorski upravljeni telekomunikacijski sistem. Unutar ovakve globalne podjеле provodi se dalje grupiranje po kriteriju vezanosti za isti upravljaјući modul. Konačnom podjelom dobiva se u modernim sistemima oko 40 grupa funkcija [7].

Upravljaјući moduli koriste ulazno-izlazni podsistem. Sa stanovišta komandnog jezika zadatak je tog podsistema da pronađe upravljaјući modul pozvan zadavanjem komande, te da izvrši transfer parametara. U izlaznom smjeru I - O podsistem učestvuje u formiraju odgovora opersteru. Dakle, ulogu I - O podsistema je prvenstveno sintaktičke prirode. Odvojenost sintaksne analize od izvršnih programa u mnogome olakšava programiranje i osigurava fleksibilnost kako prilikom zahvata na postojećoj programskoj podršci u upravljaјućim modulima tako i kod implementacije novih.

5. ZAKLJUČAK

Modularno strukturirani procesorski sistemi za upravljanje informacionim tokovima u integriranoj telekomunikacijskoj mreži odlikuju se velikom fleksibilnošću i jednostavnom komunikacijom, preko I - O podsistema, a za potrebe projektiranja, implementiranja, održavanja i testiranja. Ovim redom dan je pristup definiranju osnovnih parametara upravljaјućih modula komunikacionog sistema. Referatom je ujedno prezentiran pregled istraživanja koja se vrše u okviru teme 5.3 projekta "Etapna realizacija integrirane komunikacijske mreže".

LITERATURA:

- 1 Kunštić M., Lovrek I., Tkalić M.: Pristup projektiranju sistema upravljanje informacionim tokovima, XXI ETAN, Banja Luka, 1977.
- 2 Kos M., Kunštić M., Lovrek I., Tkalić M.: Programska podrška sistema, XXI ETAN, Banja Luka 1977.

- 3 * * *, "Etapna realizacija integrirane komunikacijske mreže"
Projekt 5, SIZ i SRH, 1977.god.
- 4 G.J.Myers: "RELIABLE SOFTWARE THROUGH COMPOSITE DESIGN"
Petrocelli/Charter, 1975.
- 5 Dembitz Š., Gold H., Kunstić M.: "Jezici u integriranom tele-
komunikacijskom sistemu (ITS)", Informatics, Bled, 1977.,
1 - 218.
- 6 CCITT documents: AP VI-No. 17-E, AP VI-No. 18-E, COM XI-No.
1-E.
- 7 * * *, "Telephone Exchange System AXE, Software", LM Ericsson,
Stockholm 1976.